Lingua norueguesa

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.

O **noruegués**[1] é unha lingua escandinava e oficial na Noruega. É falada por 5 millóns de persoas en Noruega.

Existen, por lei, dúas formas oficiais de noruegués escrito, o ***bokmål*** ("lingua de libro") e o ***nynorsk*** ("noruegués novo").

Non hai un estándar oficial para o noruegués falado, aínda que o sociolecto das clases media e alta de Noruega Oriental, no cal está baseado fundamentalmente o noruegués bokmål, é a forma que se ensina aos estudantes estranxeiros. Desde o século XVI ata o século XIX, os danés foi a lingua estándar de escritura en Noruega; como resultado, o desenvolvemento do noruegués escrito moderno foi obxecto dunha forte controversia relacionada co nacionalismo, co discurso rural fronte urbano. Historicamente, o bokmål é a forma noruguesizada do danés, mentres que o nynorsk é a forma baseada nos dialectos noruegueses e representa a oposición purista ao danés. Houbo unha política oficial, xa abandonada, de fusionar ambos nun estándar común chamado *samnorsk*, dándose unha serie de reformas e de variedades de ambos o bokmål e o nynorsk. A forma non oficial *riksmål* está considerada como máis conservadora do que o bokmål, e a tamén non oficial *høgnorsk* máis conservadora que o nynorsk.

Os noruegueses edúcanse en ambos o bokmål e o nynorsk. No 2005 un 86.3% afirmaba usar principalmente bokmål como a forma de escritura, un 5.5% bokmål e nynorsk, e un 7.5% basicamente nynorsk. Dun xeito aproximado, pódese dicir que o bokmål e riksmål danse mais nas áreas urbanas e suburbanas, fronte ao nynorsk nas rurais, particularlmente na parte occidental de Noruega. A corporación norueguesa de radiodifusión (NRK) emite tanto en bokmål como en nynorsk, e todas as axencias do goberno deben permitir ambos. O bokmål úsase nun 92% de todas as publicacións.

Como exemplo, móstranse algunhas frases onde se aprecian as diferenzas entre *bokmål*, *nynorsk*:, riksmål e høgnorsk:

Noruegués ***norsk***	
Falado en:	Noruega
Rexións:	Norte, este bokmål oeste nynorsk
Total de falantes:	5 000 000
Posición:	Non está entre os 100 primeiros
Familia:	Linguas indoeuropeas Lingua Xermánica Linguas xernánicas do norte **Lingua de libro (Bokmål)** Novo nórdico (Nynorsk)
Estatuto oficial	
Lingua oficial de:	Noruega
Regulado por:	Bokmål e Nynorsk: Norsk språkråd (Consello Noruego da Lingua) Riksmål: Academia Noruega
Códigos de lingua	

ISO 639-1:	`no (Noruego)`
	`nb (Bokmål)`
	`nn (Nynorsk)`

ISO 639-2:	`nor (Noruego)`
	`nob (Bokmål)`
	`nno (Nynorsk)`

SIL:	`[1] (http://www.sil.org/iso639-3/documentation.asp?id=nor)`
	`(noruegués)`
	`[2] (http://www.sil.org/iso639-3/documentation.asp?id=nob)`
	`(Bokmål)`
	`[3] (http://www.sil.org/iso639`

B/R: *Jeg kommer fra Norge*.(exactamente igual que en danés)

N: *Eg kjem frå Noreg*.

G: Veño de Noruega.

B/R: *Hva heter han*?

N/H: *Kva heiter han*?

G: Como se chama?

B/R: *Dette er en hest*.

N/H: *Dette er ein hest*.

G: Ese é un cabalo.

B: *Regnbuen har mange farger*.

R: *Regnbuen har mange farver*.

N: *Regnbogen har mange fargar*.

H: *Regnbogen hev mange fargar*.

G: O arco da vella ten moitas cores.

`-3/documentation.asp?id=nno)`

`(Nynorsk)`

Notas

1. Definicións no *Dicionario da Real Academia Galega* (http://academia.gal/dicionario/-/termo/busca/noruegués) e no Portal das Palabras (http://portaldaspalabras.gal/dicionario/procura/noruegués) para *noruegués*.

Véxase tamén

Este artigo sobre lingüística é, polo de agora, só un bosquexo. Traballa nel (https://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lingua_norueguesa&action=edit) para axudar a contribuír a que a Galipedia mellore e medre.
Existen igualmente outros artigos relacionados con este tema nos que tamén podes contribuír.

Existe unha versión da Wikipedia en ***Lingua norueguesa***

Vexa no Galizionario as palabras en ***Noruegués***

Traído desde "https://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lingua_norueguesa&oldid=4537231"

A última edición desta páxina foi o 31 de outubro de 2017 ás 14:32.

Todo o texto está dispoñible baixo a licenza Creative Commons recoñecemento compartir igual 3.0; pódense aplicar termos adicionais. Consulte os termos de uso para obter máis información.
Wikipedia® é unha marca rexistrada da Wikimedia Foundation, Inc., unha organización sen fins lucrativos.